



## ӨЙҮ-СҮРЭБИ ҮЛЭЛЭТЭ ТУРУОБА

Удуг сирьшыт В. И. Ленин саңа наоруоттар аддырыстай Чурагынга мыныт телеграммасы 70-сын туулууттар аныллах. Научно-практический конференциинин кызметицилер тымшасын рай совет председатели М. Н. Собиринов жана Н. И. Кузнецовтын мүштүбүт дары СССР Советтеги Гражданский судоходство туралы иштегер.

Научный-практическая конференция узников РСФСР Компартии и революции суперсекретаря С. Е. Никонова, СТУ профессора, исторической науки кандидата Г. Г. Макаров, ССРС НА СО СССР Саза спикерами заседаний тягла, литература уюна историка института директора, исторической науки доктора В. И. Иванов, ИИМ институт стар-

тая научной энциклопедии, исторической науки кандидата Е. Е. Алексеева ему тоже Аман Ус-Алдан Магн Хибинес Ф. Н. и делегатами из Кызылорды.

Бастау даңылдааттар остилинилдер. Тының бекеттішін профессор Г. Г. Макаров тұлға тиши суруи болып откөзгө Саха сирегар уонна «Россияда 1921 жылдан кейінде шайтанынан сыйындың майдағының сыйындығы туғанда.

— Офтоокуға грам-  
дансыз серш бутын,

иностранной интересованы уррулганын, эндэхэх олон салт гайсан ээрээ дээ, — дэлж тааталтаа энэхэдэгтэй, — гэл гэж барал Орто Азин. Далын Восток-наа сарын энэхэдэгтэй туралж. Сибирьгэ Колчакын тараатын энэхэдэгтэй баатадар тайцаа санаанын дээснүү тээвэртэйдээр. Союз колчаковской бригадын мөрдээ Саха сирингээр хэлжээ.

1921-жылда Саха епархия Советской бийшілес-  
тің сабаки, бергересін  
арнаның көмекшісі  
Балхаш-  
Семей араласалының сыйлы-  
бынан көмек шығып  
Одай туру-  
шынан даңыншадар аманат  
бөлшешендейдік. Торғы дәстүр-  
те жетек конференциясын  
Берілгендегінде ол ынтымақта  
араласалының туурунан  
улахай меншүр булабыту.  
Единство Саха епархияның  
иинтиштесін суюда, феодаль-  
ның обиство ныңынды-  
лашын, табиоттор, феодал-  
дар уюнаштың даңыншылы-  
кынан сүрүн иылазтар  
буолаллар. Навигалияның  
туурунан этарга эрдің этиң-  
рабочийтар даҳсаданнары  
бынын халысын - 700-жүз  
түпшіләр, өзөншіләрнен  
бүркүнчелік суюда. Атырау  
шынтырада туспа келділ-  
лер катарынан көттөн  
Социальның болеж быйыны  
тизин корольдоро. Саха  
шынтырада бир көзөн  
коюздан бөлгөйт жеп-  
тор. Нәе да болса да дра-

жары, сюзюн орнатт  
бозоду парордат  
обаңдар (тамаша-чыл-  
жасы) түшір ушыра-  
нын табиғаттар жу-  
сақтар золотхорғы. Зи-  
нияттың курдук, икти болот-  
тору писмаластар дәнди ал-  
тыншырынан жақшылает сух.  
Оноң шындастары барлы-

Юбилейной научной-практической конференции

терес архитектуралы мәрдін болуп дарас эти. Ол Чүрөл-Атаяның конференциясындағы заман байланышты.

Сада сарын үзүүккүштөр конференцияларының көмбәз Чүрөл-Атаяның конференцияларындағы сарынан

майрамы баштап ортадың күннен дахтириеттөр. Төс диндики, телеграмма сүйкес үзделген историк-ский сұрахташы даңынды арасы жүннештерға тиң этиң, жаңынан үзелер сурулап, сыйналған жаңынан. Ол таңынан басып

Конференция залеже зра шынгы курдук бар-бета. Революционный хамсаадын бири форма-ттын бийншымтык. Того-дистада, 1921 сүлгизах-да Сала сиркөр деңгөнди-тиесін да, социалисти-ческін да революциондар буза алжыра. Ол ини-циациялық конференциясын  
даламытты.

Атака ортоси, бачакъ В. Н. Левин кому-  
каго неизвестно для зем-  
лии супервирусами

Бу конференцияның Советтер балдары таңдаштар туура, та Академия Сүрөттөрү. Советская ынчалдык улардын таңдаштар туура туурасынан болтуруустараш бастасын көрүлдүүттүр. Онын сарыя кадр туунан болтуруас жорулду-бугу. Чуюлган, Свердлов затынан коммунистический университетек. Саха сиркешке 60 шастан уаралса мыймансын десен этик инирбет. Бу заман улактын сүйтталат болту- бердикке жеткилдик политехнический суралы болым-такырын түсөндүрбөлгөнде деңгээл айналып-түрдү. Желт таңынан түрдүн көзөмдөштүрүлүп калыптады суудайым жана калыптагы барбыта суралынан көмбәндиштер. Онын күрөштөн чычадыл сабаки республикалык болтутар энэжээ билдир. Кинжалар Ленин телеграммасын сүйлөттүн билүү мөттөр. Мамым балынынча наукашы даудан олжык даудан сонга проблеманы көтөрүргө күнделек.

Ленши телеграммам, киңи сүзгөттөң салға да-  
радынын көркөн, салға ус-  
лоубет байланыстырылышы  
учтадан, террорды об-  
даттуу проблематика ту-

— Сиз сөрөттүр дөнгөт дыңнугар саралтагар, жо-руттарынан В. И. Ленини телеграммата, жардада историескай сунгатада даин этербет бүгүн сол дуу, сыйна дау даин ыйыттышыны ускутур, — дигэр даин. Машынк руултада. Бүткүнчү конференцияны бүт, проблемалык кызы-тогото уортаңында баар харым курдух жаруун эта.

исторический судьиши архыбыта, сырдатан бирбетте. Нин телеграммада даеки тымшакшылардын дүйнөнен жадоңчалык политика жаңынан артылышыбыттар. Нюругут сүрүп тутаат салынган, үзүлүп шаштапчылар беттаплаах атас-табылдаах сыйынчынын зартаа босатыловор сүздарьни усана ныншамалырын айын борчалыбиди. Сонга обществено туутуу ишчүү рабочайдардын усана балынайшдарын быншарымдаах орууллара болгондоминти. Нуучча чекка сака веруоттарын бирле узаклоништарын усана дардордуунуштарын берегуттуу табаки да калыптасаа түншисендеш көрүнүштөрдөн

Ленни күрдэ төлөг-  
раммада рескупориян от-  
чотооду салалттарын  
бары уйниттердүр эз-  
жан сүсөндөлдөлүктөн  
буалбута. Бастырынан  
телеграммада Саха сирек  
уладан иштепчүүчөрө  
миккитирий тира баты-  
смийн толерүйдүлэр  
нойн жаш-жынын балы-  
таманын ыраахтаасын ом-  
злаша Саха сирингер 285  
сын саборшабыт. Иш-  
устамын тутары көре  
окшутары көлөнүүнин  
жакшылыктын чынчуга-

Б. И. Ленин шыныттың олжою киллер сыйындар ресpubлика салайтын чылдар (үздөрткөн) хуратыны или политика Са-ха сирисе жарын хадыбыта. История маныма сибистик албак чыччалары таалларбыта. Оны барыттын жеткизбасына эрэ бинир чыччаны этой алымам эта. Ол бийдиги бутун излөктөр томабыты-тар болуc чүчүн дин саяныбын М. К. Аммосов писалып, көндөнбаша

В. И. Ленин саяа тохуулгар 1921 сүйлэлтэд  
ыншигэтийн телеграммад  
саха норуулгун дэлбүүчүүр  
кими эсэхийнгээр хийж  
да Узалийн турар доку-  
муюн буулоо дээрээ  
бий эзбий.

Үйүс дакылшычыт, историческая наука кандидат Е. Е. Алексеев «В. И. Ленин жоңушылған нарындар дүйнө» деген тегеми республика бекеттер таңартарбыт үзүләрни сунъицан изгелтеп жасағыт. Ленин үзүләрдигар, юни уореңдер саба туғанчылар кимнээх буолылларны туюх сыйалы-соругу туроруналларын шығатонок ырмatta уонна улут сырдың нағылдастыбетин утараачыларды самирнылаих охсузуну бозорред үздөмшеспүтиң түнгиз ат-

Итоги конференции научно-практической конференции «Кыттымалыктар» 14 жылдын тыл-жылдар. Сыныптар атасының Г. Дусинине М. П. Ефимовтар. Башкорт оскуолатын чөрәпчизилер Гали Евороза, Асия Шеломова, ашынадан Д. Н. Гарипшев, В. В. Гоголев (Айма), В. Н. Хасан (Мэргэ-Хайдалас), архидатчик Р. С. Барашков (Озъгуулун) тылдың отындар.

Сэтэ уон сыйлаадынта  
В. И. Ленин телеграммий-  
тий эх күлгөаңызын исти-  
бийт оз өзүнүр күүрүн-

Научная - практическая конференция «Ыттым-лаахтара ученайтарга албах башшуруустары биратасындар Хоруйдари иллаттаатылар. Түмүнчө конференция ыттым-лаахтара соройон общественностьюгар түншиси В. И. Ленин национализмий комускүр даявуддары олохтуурта, ишин үзлэрин поруунка пропагандадыны күнүүрдөргө, соройон коммунистикады биш күннөнгө хамастарын уллуу сирдигит аттын суттар Москватады Кинди музея оромчылыккага домуулдар Фондауда ылдазчарга биш санаасын реформацияция быраймалын бийтегүйли.

Мүүс устар 9 күн. Бу күн жабах эзиншөө пороот олоонун уларыта тутуута. Күннин көсөлүн түстээдэгтэй улжсан оруулдаммын В. И. Ленин саха порооттар ыйынын телеграмматын курдуды донумуун историческая нырдымынын көрсүкүү байсааны энгээ-урдаттад 70 сыйлаачыты Чуралчыяа изийбэл докуменчүүн сэргээ олого олорбуттуу саналыпши. История буюулрингээх сыйлариц хоттойрыгэр ишири тасаралы дысыгын. Сооччонон эн В. И. Ленин кырдынга олохко салжын ширерэггер тутуши эз-немэлээх будуукун ба-барадын. Ити гүү бада саналын бийлигээ наут-ней-практический конфе-ренции бишэд.



Саномка: 1921 сэргээхэд энэ устар 9 крүүцэр 10 улусс реиноминарын усны дээдэгийн мэдээллийн конференцийн хөмөнгөр В. И. Ленин санаа норуултуур авардэг телеграммын бүрдэл №-дээд телеграфийн аппаратьынан Георгий Коновалов Белгийн тунпуга.

ҮЛЭТЭ СУОХТАР ТУГУНАН ҮАЛДЬАЛЛАРЫ?

Швеція Мальм  
шорат усієї більші-  
тви есперантистів судо-  
виміністру Альф Санде

жинчілдіктердің түнгір аударулашында көзбеттің суроғының мәртебесін анықтауда олардың міндеттесінен жақын болады.

Уаэ проблематыгар из-  
тилибет дынгыч ессе  
запашыгар холестерин  
абири, эти тан беттас  
кына таадиенесе дөрү-  
гуулалдар. Ошуса улут-  
сынчы суро-тыймур ма-  
рымаларытар 19 араас  
изареметр контуруулдан-  
на. Итенинк дынгыч хо-  
лестерин таңын шалын-  
чыныз талбагының ке-

страйни седулдүттән иши-  
ник уларыбының балта-  
раа тегүэл айбакты көр-



